

SADRŽAJ

SADRŽAJ.....	1
1. UVODNA RAZMATRANJA.....	3
1.1 Predmet istraživanja.....	3
1.2 Cilj magistarskog rada.....	4
1.3 Polazne hipoteze	5
1.4 Metode istraživanja	6
2. ANALIZA TRENUOTNOG STANJA.....	7
2.1 Kvalitet: Definicije i kontrasti	7
2.2 Stanje u svijetu i tendencija razvoja.....	10
2.3 Stanje kod nas i u okruženju i tendencija razvoja.....	19
3. SISTEMI UPRAVLJANJA KVALITETOM.....	23
3.1 Standardi serije ISO 9000	23
3.2 Upravljanje životnom sredinom	27
3.2.1 Uredba EWG br. 1836/93	29
3.2.2 Standardi serije ISO 14000.....	32
3.3 Zajednička implementacija ISO 9000 i ISO 14000.....	36
3.4 Dodatni zahtjevi - Standard QS 9000 (ISO/TS16949).....	37
4. MODELI IZVRSNOSTI.....	53
4.1 Evropski model izvrsnosti - EFQM	53
4.2 Američki model izvrsnosti - MBNQA	58
4.2.1 Kriterijumi savršenog poslovanja.....	60
4.2.2 Riječnik ljučnih pojmova	63
4.2.3 Kriterijumi za dodjelu MBNQA	67
4.3 Japanski model izvrsnosti - DEMING PRIZE	86
4.3.1 Razvoj Demingove nagrade	87
4.3.2 Karakteristike kreiranja Demingove nagrade	89
4.3.3 Proces kandidovanja preduzeća i odvijanje procjene	92
4.3.4 Pojam Total Quality Control (TQC).....	95
4.4 ODABIR PRAVE STRATEGIJE	103
4.4.1 Orientacija ka kupcu.....	104
4.4.2 Kontinualno poboljšanje.....	105
4.4.3 Vođenje saradnika	105
4.4.4 Pomoć pri odlučivanju za organizaciju	106
5. KONTINUALNO POBOŠANJE KVALITETA.....	108
5.1 Priprema za pokretanje CQI.....	108
5.2 Model za pokretanje CQI	115
5.3 Strategija za poboljšanje kvaliteta.....	117
5.4 Metoda PNQ - cijena za nekvalitet.....	120
6. TOTALNO UPRAVLJANJE KVALITETOM - TQM	125
6.1 Definicija TQM	125
6.2 Osam elemenata TQM	131
6.3 Most ka TQM	134
6.4 Obuka za TQM	139
6.5 Rezultati primjene alata kvaliteta u TQM organizacijama	143

7. ALATI KVALITETA	150
7.1 SEDAM OSNOVNIH ALATA KVALITETA.....	154
7.1.1 Išikava dijagram	155
7.1.2 Lista grešaka.....	157
7.1.3 Kontrolne karte	158
7.1.4 Histogrami	161
7.1.5 Pareto dijagram	164
7.1.6 Rasuti dijagram	167
7.1.7 Stratifikacija.....	170
7.2 SEDAM ALATA MENADŽMENTA	172
7.2.1 Dijagram afiniteta	173
7.2.2 Relacioni dijagram	176
7.2.3 Dijagram stabla	178
7.2.4 Dijagram matrice	180
7.2.5 Matrica prioriteta	185
7.2.6 Mrežni plan.....	189
7.2.7 Plan odlučivanja o problemu (PDPC)	193
7.3 ALATI ZA SKUPLJANJE I ANALIZU PODATAKA	195
7.3.1 Dizajn eksperimenta	195
7.3.2 Anketa	196
7.4 ALATI ZA KREIRANJE IDEJA	198
7.4.1 Benčmarking	198
7.4.2 Brainstorming	201
7.4.3 Tehnika nominalne grupe (NGT)	202
7.5 ALATI ZA PLANIRANJE I IMPLEMENTACIJU PROJEKTA	203
7.5.1 Gant dijagram.....	204
7.5.2 PDCA krug	207
7.6 ALATI ZA PROVJERU PROCESA	210
7.6.1 Dijagram toka.....	210
7.6.2 Analiza grešaka i posljedica (FMEA).....	213
8. ZAKLJUČAK	218
LITERATURA:	
	221